

Na osnovu člana 11 stav 1 Zakona o zaštiti konkurencije ("Službeni list CG", br. 44/12, 13/18 i 145/21), Vlada Crne Gore, na sjednici od _____ marta 2026. godine, donijela je

UREDBU
O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA GRUPNO IZUZEĆE OD ZABRANE SPORAZUMA O
DISTRIBUCIJI REZERVNIH DJELOVA I SERVISIRANJU MOTORNIH VOZILA

Predmet
Član 1

Ovom uredbom propisuju se uslovi i kriterijumi za grupno izuzeće od zabrane sporazuma o distribuciji rezervnih djelova i servisiranju motornih vozila.

Značenje izraza
Član 2

Izrazi upotrijebljeni u ovoj uredbi imaju sljedeća značenja:

- 1) **vertikalni sporazum** je sporazum ili usaglašena praksa između dva ili više učesnika na tržištu, od kojih svaki od njih djeluje, za potrebe sporazuma ili usaglašene prakse, na različitom nivou lanca proizvodnje ili distributivnog lanca, i kojim se propisuju uslovi pod kojima ugovorne strane mogu kupovati, prodavati ili preprodavati određenu robu ili usluge;
- 2) **vertikalno ograničenje** je ograničenje konkurencije sadržano u vertikalnom sporazumu koje se smatra zabranjenim u smislu člana 8 stav 1 Zakona o zaštiti konkurencije;
- 3) **ovlašćeni serviser** je pružalac usluga popravke i održavanja motornih vozila koji posluje u okviru distributivnog sistema uspostavljenog od strane dobavljača motornih vozila;
- 4) **ovlašćeni distributer** je distributer rezervnih dijelova za motorna vozila koji posluje u okviru distributivnog sistema uspostavljenog od strane dobavljača motornih vozila;
- 5) **nezavisni serviser** je:
 - pružalac usluga popravke i održavanja motornih vozila koji ne posluje u okviru distributivnog sistema uspostavljenog od strane dobavljača motornih vozila za koje pruža usluge popravke ili održavanja, i
 - ovlašćeni serviser u okviru distributivnog sistema uspostavljenog od strane dobavljača motornih vozila koji pruža usluge popravke ili održavanja motornih vozila koja nijesu obuhvaćena distributivnim sistemom tog dobavljača;
- 6) **nezavisni distributer** je:
 - distributer rezervnih djelova za motorna vozila koji ne posluje u okviru distributivnog sistema uspostavljenog od strane dobavljača tih motornih vozila, i
 - ovlašćeni distributer u okviru distributivnog sistema uspostavljenog od strane određenog dobavljača motornih vozila u mjeri u kojoj se bavi distribucijom rezervnih dijelova za vozila u pogledu kojih nije član sistema distribucije relevantnog dobavljača;
- 7) **motorno vozilo** je vozilo na sopstveni pogon namijenjeno upotrebi na javnim putevima i koje ima tri ili više točkova;
- 8) **rezervni djelovi** su proizvodi koje treba ugraditi u ili na motorno vozilo, kako bi se zamijenili djelovi toga vozila, uključujući i motorno ulje koje je neophodno za upotrebu motornog vozila, osim pogonskog goriva;
- 9) **sistem selektivne distribucije** je sistem distribucije u okviru koga se dobavljač obavezuje, posredno ili neposredno, da prodaje robu ili usluge koje su predmet sporazuma samo distributerima koji su odabrani na osnovu posebnih kriterijuma, a ti distributeri se obavezuju da neće prodavati tu robu ili usluge neovlašćenim distributerima na teritoriji koju je dobavljač odredio za primjenu tog distributivnog sistema.

Izuzeća od primjene

Član 3

Ova uredba se ne primjenjuje na vertikalne sporazume za kupovinu, prodaju ili preprodaju novih motornih vozila, na koju se primjenjuju odredbe propisa kojim se uređuje grupno izuzeće vertikalnih sporazuma.

Povezani učesnici na tržištu

Član 4

Povezane učesnike na tržištu su:

- 1) učesnici na tržištu nad kojima učesnik u sporazuma neposredno ili posredno ima:
 - ovlašćenje da ostvaruje više od polovine glasačkih prava; ili
 - ovlašćenje da imenuje više od polovine članova nadzornog odbora, odbora direktora ili drugih organa ovlašćenih za zastupanje učesnika na tržištu; ili
 - pravo da upravlja poslovanjem privrednog subjekta;
- 2) učesnici na tržištu koji neposredno ili posredno imaju prema učesniku u sporazumu neka od prava ili ovlašćenja iz tačke 1 ovog stava;
- 3) učesnici na tržištu nad kojima učesnik na tržištu iz tačke 2 neposredno ili posredno ima neka od prava ili ovlašćenja iz tačke 1 ovog stava;
- 4) učesnici na tržištu nad kojima učesnik u sporazumu, zajedno sa jednim ili više učesnika na tržištu iz tač. 1 do 3 ovog člana, ili nad kojima dva ili više tih učesnika na tržištu zajednički, imaju neka od prava ili ovlašćenja iz tačke 1 ovog stava;
- 5) učesnici na tržištu nad kojima neka od prava ili ovlašćenja iz tačke 1 ovog stava zajednički imaju:
 - učesnici u sporazumu ili njihovi povezani učesnici na tržištu iz tač. 1 do 4 ovog stava; ili
 - jedan ili više učesnika u sporazumu, odnosno jedan ili više njihovih povezanih učesnika na tržištu iz tač. 1 do 4 ovog stava, i jedno ili više trećih lica.

Vertikalni sporazumi na koje se primjenjuje grupno izuzeće

Član 5

U skladu sa članom 9 Zakona o zaštiti konkurencije (u daljem tekstu: Zakon), izuzimaju se od zabrane iz člana 8 Zakona svi vertikalni sporazumi kojima se regulišu uslovi pod kojima ugovorne strane mogu kupovati, prodavati ili preprodavati rezervne djelove za motorna vozila ili pružati usluge popravke i održavanja motornih vozila, a koji sporazumi:

- ispunjavaju opšte uslove za izuzeće od zabrane vertikalnih sporazuma u skladu sa propisom kojim se uređuje grupno izuzeće vertikalnih sporazuma, i
- ne sadrže dodatna tri teška ograničenja konkurencije iz člana 6 ove uredbe.

Grupno izuzeće iz ove uredbe primjenjuje se u mjeri u kojoj sporazumi iz stava 1 ovog člana sadrže vertikalna ograničenja.

Teška ograničenja kojima se ukida mogućnost grupnog izuzeća

Član 6

Grupno izuzeće od zabrane iz člana 3 ove uredbe ne primjenjuje se na vertikalne sporazume koji neposredno ili posredno, samostalno ili zajedno sa drugim činionicima pod kontrolom ugovornih strana, sadrže vertikalna ograničenja koja imaju za cilj:

- 1) ograničavanje prava distributerima koji posluju u okviru sistema selektivne distribucije rezervnih djelova za motorna vozila da prodaju te rezervne djelove nezavisnim serviserima koji ih koriste za popravku i održavanje motornih vozila;
- 2) ograničenje ugovoreno između dobavljača rezervnih djelova, alata za popravku ili dijagnostičke i druge opreme i proizvođača motornih vozila, za dobavljača da prodaje te proizvode ovlašćenim ili nezavisnim distributerima, ovlašćenim ili nezavisnim serviserima ili krajnjim korisnicima;
- 3) ograničavanje mogućnosti za dobavljača rezervnih djelova, odnosno komponenti za motorna vozila, koja su ugovorena s proizvođačem motornih vozila koji koristi te djelove, odnosno komponente u inicijalnoj fabričkoj ugradnji prilikom proizvodnje motornih vozila, da te komponente ili rezervne djelove na odgovarajući način i na vidnom mjestu označi svojim žigom ili logom.

Prestanak važenja

Član 7

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o grupnom izuzeću od zabrane sporazuma o distribuciji rezervnih djelova i servisiranju motornih vozila („Službeni list CG“, broj 13/14).

Stupanje na snagu

Član 8

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: _____

Podgorica, __ marta 2026.godine

VLADA CRNE GORE

**Predsjednik,
mr Milojko Spajić**